



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Bible Ka Den Fa Nyansa Ho? — Etena Ase Yiye · KJV Kyerewsem a Strong's Nsusuie Ka Ho

TENA ASE MU · **OKWAN A WO NE ONYANKOPON NANTE — TWETWE, NANTE, TU MMIRIKA, WIE**
Nyansa — Bible Nkyerekkyere a Eto Fapem

ASEM A EFATA ANIMU

Nyansa ye nantew ansa na aye ahenkyew. Abofra nnantew da koro pe mu: nea edi kan oweaw, na osu wo nea ontumi nnu ho ho; afei wokyere no nantew, anammɔn anammɔn; afei onantew ne nkutoo; afei onyin, na otu mmirika. Na obi a otu mmirika yiye no tu mmirika wo akansi mu, na akansi no wo awiei, na awiei no wo akyede. Onyankopon nantew mu nyansa te saa ara. Hebri asemfua no ne chokmah (H2451, nyansa) — nhweso ne adwene a wode di okwan no so; na ne yonko ne biynah (H998, ntease), efise eyi abien no taa ka won ho: nya nyansa, nya ntease. Opon a eko eyi abien no nyinaa mu ne yirah (H3374, osuro) — Awurade suro, a eye mfitiase. Hela asemfua no ne sophia (G4678, nyansa), na Strong kyere se eduru soro anaa fam, wiase mu anaa honhom mu — enti onipa ese se ofa nyansa a efi osoro. Saa adesua yi soa nyansa fa onipa akwantu no nyinaa mu: senea ohu no wo bere a otumi weaw ara na osu wo ho nkutoo; senea okora no na onantew mu bere a wanya no dedaw; senea otu mmirika de no na ode ma te se osraani wo Onyankopon asraafo mu; ne senea otwa hyee no wo awiei, faako a Kristo ankasa ye Onyankopon nyansa, ne faako a yen Nyankopon asem gyina ho daa daa. Hwehwe mu.

NSEM NKATA MMIENSA A NHWEHWEMU YI BEYI ANO:

1. Ehe na wohunu nyansa, na okwan ben so na onipa nya di kan hu?
2. Den na ese se obi de nyansa ye bere a wanya bi, na ekwan ben so na woda no adi da biara da?
3. Ommirika no ba awiei sen — hena ne Onyankopon nyansa, na asem ben na etim ho daa?

HELAFO NSEMFITIASSEM TITIRIW

“nyansa” — **G4678 sophia** — nyansa, osoro anaa fam, wiase anaa honhom fam
Kristo a oye Onyankopon tumi, ne Onyankopon nyansa

“nyansafo” — **G4680 sophos** — Onyansafo, nea ne nsa akokwaw wɔ adwuma bi mu
Nante yiye, enye se nkweisefo, na mmom se anyansafo.

“nyansafo” — **G5429 phronimos** — adwenemuduasem, ahonim, nyansa
Enti monye anyansafo se awɔ

“adɔeyɛ so” — **G574 haplos** — Bebreɛ, ahummɔɔ so
Onyankopɔn de akyede ma nnipa nyinaa ɔdɔɔ mu

“Ka anim” — **G3679 oneidizo** — Ka anim, kasa tia, ka anim
na ɔmmɔ mfomsɔɔ

“ntɔanan” — **G1805 exagorazo** — tɔ, gye
Twi

“nkɔmmɔɔ” — **G391 anastrophe** — nkɔmmɔdi, nneyɛɛ
Efiri abrabo pa mu na wɔyi ne nnwuma adi

“abofra” — **G1025 brephos** — abakan, akwadaa, akokoaa
efi wo mmofraase mu, na woahu Kyerɛwsem Kronkron no

“nyansafo” — **G4679 sophizo** — ma onim nyansa
nea ebetumi ama wo nyansa a ede wo beko nkwagye mu

“ntenteneɛ” — **G185 akeraios** — ye kronkron, nsuo nni mu, eye mmerew
"nnwoma se mmorɔnoma" no

(M'ankasa m'adwene — hwe senea wɔakyekyere asemfua no. Strong's ka se sophia (G4678, nyansa) du soro anaa fam, wiase mu de anaa honhom mu de — asemfua baako, akwan mmienɛ. Yakobo tetew wɔn mu: nyansa bi wɔ ho a efi soro, na nyansa bi nso wɔ ho a eye wiase de. Na Awurade wɔ asemfua a eto so abiesa ma wɔn a ɔsoma wɔn no, phronimos (G5429, onyansafo) — Strong's ka se ɔdweneɛ, ɔhweyiɛ — nguan mu nyansa a ehwe yiye wɔ mpataku mu. Saa adesua yi behyia eyinom nyinaa abiesa no.)

HEBREW NSEMFUA

“nyansa” — **H2451 chokmah** — nyansa, adwumaye mu abenfoɔ, adwene
Awurade suro ne nyansa mfitiaseɛ

“ntease” — **H998 biynah** — ntease, nimdee, nkyerɛase
de wo nsa a wobeka biara mu no, nya nteaseɛ

“osuro” — **H3374 yirah** — osuro, obu
Awurade suro no, eno ne nyansa

“nyansafo” — **H2450 chakam** — nyansafo, nea ne nsa ano ye den
Onyansafoɔ ye ɔhɔɔdenfoɔ.

“hu ase” — **H995 biyn** — Ntease, se obi behu asem mu
Yente Awurade suro no ase

“mfitiase” — **H7225 reshiyth** — Ahyɛase, edikan, ntiaso
Awurade suro ye nimdee mfiase

“mfitiase” — **H8462 techillah** — ahyɛase, mfitiase
Awurade suro ne nyansa mfitiaseɛ

“ntease” — **H8394 tebuwnah** — ntease, adwene, adwuma nimdee
Onipa a onya nteaseɛ

“nya” — **H6329 puwq** — yi, nya, hwehwe nya
benya adom afiri Awurade nkyen

“nya” — **H7069 qanah** — pɛ, fa di ho, tɔ
Nya nyansa, nya nteaseɛ

(M'ankasa m'adwene — chokmah (H2451, nyansa) fifiri chakam (H2450, onyansafo) mu; enye nneema pii a wonim, na mmom osuahw a wode di okwan no so. biynah (H998, ntease) fifiri biyn (H995, ntease) mu — Strong's kyere se eye nsusuwii a wode paepae adwene mu, ne nhwehwemu — ade a wode hu nsonsonoe a eda nneema ntam. Na yirah (H3374, ehu) gyina apon abien no nyinaa ano: Awurade suro no ne mfiase. Se Onyankopon suro nni ho a, worentumi nhu nyansa.)

I. NWEA — OKWAN A WOBefa SO AHU

(M'ankasa nsusuwii — nantew biara fi ase fam. Abofra nan ne nsa, na otee mu, na osu fre nea onni; na obiara nni ho a wawoo no a nyansa ahye no ma. Ese se wonya no kan; na saa adansefo yi kyere baabi ne okwan a wobefa so. Hiob bisa asemmisa a efa asennii nyinaa ho: ehe na wonya nyansa? Na mmuae no nni akyiri: bisa Onyankopon, su fre no, hwehwe no senea wohwehwe dwete — na fi Awurade suro ase. Fi ase fam, na fi ase.)

A. Hiob 28:12 Nanso ehe na yebahunu dee nyansa hye? Ehe na nteasee tee? [H998 biynah ■]
[H4672 matsa ■] [H2451 chokmah ■]

HEFA NA WOBefu NYANSA? + BAABI BEN NA NHUMU WO?

B. Yakobo 1:5 Se nyansa ho hia mo mu bi a, ese se obo mpae sɛ Onyankopon na obema no bi, efiri se, Onyankopon firi ayamye ne adom mu ma obiara dee ehia no no kwa. [G3679 oneidizo ■]
[G574 haplos ■] [G154 aiteo ■] [G4678 sophia ■] [G3007 leipo ■]

SE MO MU BI HIA NYANSA A → MMISA ONYANKOPON + WOBEMA NO.

(Me ho adwene—eha ne abofra no dwumadi nyinaa: ohia biribi, na obisa. Strong's kyere se haplos (G574, liberally) kyere se ayamyeye mu; enna oneidizo (G3679, upbraid) kyere se woka animka, wodi few. Onyankopon de ma nnipa nyinaa ayamyeye mu, na onka animka nkyere nea obisa no. Nyansa anammɔn a edi kan nnye se obi beye onyansafo; eye se obi bebisa.)

C. Mmɛbusɛm 2:3 na woma wo nne so fre nhunumu na wosu fre nteasee [H998 biynah ■]
[H7121 gara ■]

SE WOSU FRE NIMDEE + WOMA WO NNE SO FRE NTEASE.

D. Mmɛbusɛm 2:4 na se wohwehwe no te se dee wohwehwe dwete na wo hwehwe no sedee worepe ademudee a ahinta a [H4301 matmown ■] [H1245 baqash ■]

HWEHWE NO TE SE DEE WOHWEHWE DWETE + HWEHWE NO SEDEE WOREPE ADEMUDEE A AHINTA

E. Mmɛbusɛm 2:5 eno na wobete Awurade suro ase na woahunu Onyankopon ho nimdee.
[H1847 daath ■] [H4672 matsa ■] [H3374 yirah ■] [H995 biyn ■]

ONSO WO BETE AWURADE SURO ASE + WOBefu ONYANKOPON HO NIMDEE.

(Me nsusuwii ankasa — hwe sufɛ no: eye abofra bi nne — wusu, wo ma wo nne so. Na hwe AFEI no yiye: su, hwehwe, ye nea wobefɛ — AFEI na wubehu. Na nea wubehu no nye dwete; eye Onyankopon ankasa ho nimdee. Fɛre no wo wo, na sikakɔkɔ akorae no ne ONO.)

F. Mmɛbusɛm 2:6 Awurade ma nimdee, na n'anom na nyansa ne nteasee firi ba. [H2451 chokmah ■]
[H5414 nathan ■]

AWURADE MA NIMDEE + NA N'ANOM NA NYANSA NE NTEASEE FIRI BA.

(Me nsusuwii ankasa — fa Salomo to Yakobo nkyen, na tie nne baako: Awurade na oma nyansa — bisa Onyankopon, na wode bema wo. Apam Dedaw ne Apam Foforo no ka asem baako. Na hye no nsow se EFIRI HE: efi n'ANOM. Wɔhu nyansa wo faako a Onyankopon kasa — wo n'asem mu.)

G. Mmɛbusɛm 1:7 Awurade suro ye nimdee ahyeasee, na nkweiseafoɔ bu nyansa ne ahohyesoɔ animtiaa.
[H1847 daath ■] [H7225 reshiyth ■] [H3374 yirah ■]

AWURADE SURO YE NIMDEE AHYEASEE + NA NKWASEAFOɔ BU NYANSA NE AHOHYESOɔ ANIMTIAA.

H. Mmɛbusɛm 9:10 Awurade suro ye nyansa ahyeasee Okronkronni no ho nimdee ye nteasee.
[H998 biynah ■] [H2451 chokmah ■] [H8462 techillah ■] [H3374 yirah ■]

AWURADE SURO NE NYANSA MFITIASE + ONE KRONKRON HO NIMDEE NE NTEASE.

(M'ankasa m'adwene — Kyerewsem mmien a eben koro; hye nsemfua mmien a ewo Kasa Borɔfo asemfua biako ase no nso. Mmɛbusɛm 1:7 mu no, "mfitiase" no ne reshiyth (H7225) — Strong's ka se ekyere dee edi kan, dee esom bo sene biara. Mmɛbusɛm 9:10 mu no, "mfitiase" no ne techillah (H8462) — Strong's ka se ekyere mfiasee, epono a wobue. Awurade suro

no ye ne mmienu no nyinaa: epono a onipa fa mu hyen mu, ne beaee a esom bo sene biara a etena ho daa akyire yi. Onipa nnu baabi a obetra Awurade suro no akyi da.)

I. Hiob 28:28 Na aka kyeree onipa se, “Awurade suro, eno ne nyansa; na se wokyiiri bone a, wowo nteasee.” [H998 biynah ■] [H5493 suwr ■] [H2451 chokmah ■] [H3374 yirah ■]

AWURADE SURO, ENO NE NYANSA + SE OBI BETWE NE HO AFI BONE HO NO NE NTEASE.

J. Mmɛbusɛm 4:7 Nyansa boro biribiara so; enti hwehwe nyansa. Ewom se ne boɔ te se w’ahodee nyinaa dee nanso nya nteasee. [H998 biynah ■] [H7069 qanah ■] [H7225 reshiyth ■] [H2451 chokmah ■]

NYANSA BORO BIRIBIARA SO → ENTI HWEHWE NYANSA + EWOM SE NE BOɔ TE SE W’AHODEE NYINAA DEE NANSO NYA NTEASEE.

(Me nnwene ankasa — hwe agyiraehyede no: principal no ne saa reshiyth (H7225, mfitiase) a ewo Mmɛbusɛm 1:7 no ara. Awurade suro ye nimdee reshiyth, na nyansa nso ye biribiara a wubenya no reshiyth. Nneema a edi kan di kan: suro no, na nya bi.)

K. Mmɛbusɛm 8:17 Medo won a wodo me, na won a wɔhwehwe me no hunu me. [H4672 matsa ■] [H7836 shachar ■]

MEDO WON A WODO ME + NA WON A WɔHWEHWE ME NO HUNU ME.

L. Mateo 7:7 “Mommisa, na wobema mo; monhwehwe, na mɔbehunu; mompem, na wobebue mo. [G2147 heurisko ■] [G2212 zeteo ■] [G154 aiteo ■]

MOMMISA, NA WOBEMA MO + MONHWEHWE, NA MɔBEHUNU + MOMPEN, NA WOBEBUE MO.

(M’ankasa nsusuwii — afei abofra no anya ne nkyerɛkyere nyinaa. Nyansa nhintaw won a wɔhwehwe no; odo won a wodo no. Bisa — na Onyankopon de ayamye ma. Hwehwe — senea wobehwehwe dwete. Na Awurade ankasa si so dua: hwehwe, na wubehu. Afei a woahu no, sua senea wobene no anantew.)

II. NANTE — DEE WOBEE WO ANO SE WOWO

(Me ho adwene — abofra no agyina ne nan so; afei nantew no reba. Eɛ se wo-KORA nyansa a wɔanya, na wo-NANTEW nyansa a wɔakora — da biara da, wo fie ne akyiri, wo Onyankopon anim ne won a wɔwo abonten anim. Hye saa mmere yi mu nsem no nsow: nya, mma wo were mfi, nnyaw no, kora, ma no so, nantew, kyere. Nyansa nye agyapade a wode sie adaka mu; ɔye okwan so hokafo.)

A. Mmɛbusɛm 3:13 Nhyira nka onipa a ohunu nyansa, onipa a onya nteasee [H8394 tebuwnah ■] [H6329 puwq ■] [H2451 chokmah ■] [H4672 matsa ■] [H835 esher ■]

NHYIRA NKA ONIPA A OHUNU NYANSA + ONIPA A ONYA NTEASEE.

(Me ankasa m’adwene — nteasee a woka ho asem wo ha ne tebuwnah (H8394, nteasee) — Strong’s kyere se nyansa, adwene, adwumaye mu nyansa — a efiri saa ntini biyn (H995, se obi bete ase) koro mu. Na “nya” no ne puwq (H6329) — Strong’s kyere se wotwe fi mu, wonya. Wonya nyansa penkoro na eto twa; wotwe no fi mu da biara. Kura saa asem no mu; eba bio wo mmirikatuo no awiei.)

B. Mmɛbusɛm 4:5 Nya nyansa, nya nteasee; mma wo were mfiri me nsem anaa ntwe wo ho mfiri ho. [H7069 qanah ■]

NYA NYANSA, NYA NTEASE + MMFA MMWERE WO.

C. Mmɛbusɛm 4:6 Nnya nyansa ho, na ebeto wo ho ban; do no, na ebewe wo so. [H5341 natsar ■] [H8104 shamar ■] [H5800 azab ■]

NNYA NYANSA HO, NA EBETO WO HO BAN + DO NO, NA EBWE WO SO.

D. Mmɛbusɛm 4:8 Di no nni na ebepagya wo; ye no atuu, na ebeye wo animuonyam. [H2263 chabaq ■] [H5549 calal ■]

MA NO SO, NA OBEMA WO SO + OBEMA WO ANIM AYE DA.

(Me nsusuwii ankasa — hye nsonsonoe a ewo eyinom abiesa mu no nsow: Nnyaa no — obo wo ho ban. Do no — obo wo ho ban. Ma no so — oma wo so. Nea obi ne nyansa ye no, saa ara na nyansa ye no. Fa no si ho, na wobefa wo asi ho.)

E. Mmɛbusɛm 3:21 Me ba, fa atemmuo pa ne nhunumu sie, na mma emfiri w’ani so; [H4209 mezinmah ■] [H8454 tuwshiyah ■] [H5341 natsar ■]

ME BA, FA ATEMMUO PA NE NHUNUMU SIE + NA MMA EMFIRI W’ANI SO.

F. Mm̄ebusem 3:22 ebeye nkwa ama wo, ahyehyedeē a ɛma wɔ kɔn nya animuonyam. [H2416 chay ▮]
SAA NA WɔBEYE NKWA AMA WO KRA + ADɔE AMA WO KɔN.

G. Nnwom 90:12 Ma yenhunu yen nna kan sedee etee, na yeanya nyansa akoma. [H2451 chokmah ▮]
[H4487 manah ▮]

MA YENHUNU YEN NNA KAN SEDEE ETEE → NA YEANYA NYANSA AKOMA.

(M'ankasa m'adwene — Mose bɔ mmirika mpaebɔ no: kyere yen KAN yen nna. Nyansa akwan yi ye da-koro-da-koro akwantuo; obi a ɔkan ne nna no de ne mmere di dwuma yiye. Fa wo koma to DEN ho ENNE.)

H. 5 Mose (Deuteronomium) 4:6 Se modi so a, ebema mo agye nim wɔ adwene ne nyansa mu. Na se aman a wɔatwa mo ho ahyia no te saa mmara yi a, wɔbeteam se, “ɔman ben na wɔwɔ nyansa ne adwene se Israel!” [H2450 chakam ▮] [H998 biynah ▮] [H2451 chokmah ▮] [H8104 shamar ▮]

ENNI SO NA MONYE NO = EYI NE MO NYANSA NE MO NHUMU Wɔ AMANAMAN NO ANIM.

I. Kolosefoɔ 4:5 Eberɛ biara a mobenya kwan ne wɔn a wɔnye agyedifoɔ no ahyia no, mo ne wɔn nkasa nyansa mu. [G1805 exagorazo ▮] [G4678 sophia ▮] [G4043 peripateo ▮]

EBERɛ BIARA A MOBENYA KWAN NE WɔN A WɔNYE AGYEDIFOɔ NO AHYIA NO + MO NE WɔN NKASA NYANSA MU.

J. Efesofɔɔ 5:15 Enti, monhwe mo akwan yie, enye se wɔn a wɔnnim nyansa, na mmom se wɔn a wɔnim nyansa. [G4680 sophos ▮] [G199 akribos ▮] [G4043 peripateo ▮]

NANTE ANIWA-TEN + ENYE SE NKWASEAFOɔ, NA MMOM SE ANIMUONYAMFOɔ.

K. Efesofɔɔ 5:16 Monye mo akwannya biara so adee, efiri se, nna yi ye nna bɔne. [G2540 kairos ▮]
[G1805 exagorazo ▮]

MONYE MO AKWANNYA BIARA SO ADEE + EFIRI SE, NNA YI YE NNA BɔNE.

(M'ankasa m'adwene — fa Mose to Paulo ho, na enantew no ye baako. Israel DII mmara no so, na amanaman no huu wɔn nyansa; yen a, yeNANTEW nyansa mu wɔ wɔn a wɔwɔ akyi no anim. Na mprenu Paulo ka se, wɔwɔ bere no — hwe tag no, G1805: Strong's se ekyere se wɔwɔ. Onipa nyansafo a ɔnantew no tɔ ne nna, efise nna no ye bɔne. Nyansa a wɔnantew mu no ye nyansa a WɔHU — na wɔn a wɔwɔ akyi no hwe.)

L. Yakobo 3:13 Obi wɔ mo mu a ɔnim nyansa na ɔwɔ ntease? Eɛ se ɔnam abrabo pa, nnwuma pa a wɔnam ahobreasee ne nyansa so da no adi. [G4240 prautes ▮] [G391 anastrophe ▮]
[G1990 epistemon ▮] [G4680 sophos ▮]

MMA ɔMFA NNEYEE PA NNI ADANSE MA NE NNWUMA NA ɔMFA NYANSA MU BREE NYE EI.

(M'ankasa nsusuwii — nsenkyerenne a ekyere nantew mu daakye no ni: hena ne onyansafo wɔ mo mu? Ma ɔmfa ne NNEYEE nkyere — enye ano nkasa, na mmom emfi abrabo pa mu, na Strong's kyere se anastrophe (G391, conversation) kyere ebra, abrabo kwan no. Na nkyerekkyere no fi ODWO mu. Nyansa a ehoahoa ne ho no mfi soro. Afei wɔadi nantew no ho adanse; siesie wo ho na wutu mmirika.)

III. MMIRIKA TUTUW — MFA SE ɔSAKYIMAN A ɔWɔ ONYANKOPɔN ASRAFO MU

(M'adwene ankasa — afei nantew no beye mmirika akansi, na akansi no beye ɔko. Na hwe akode a wɔde ko saa ɔko yi: enye nnipa ahooɔden. Nyansa ye sen ahooɔden; onyansafo tumi bu kuropon baako ahooɔden gu fam; yen akode a yede ko no nye wiase de. Onyankopɔn sraani de ne nyansa ma, senea ɔmmirikatufɔ de ne ahooɔden ma no — ano a Awurade de ama, afoa a eye Onyankopɔn asem, ne nguan a wɔasoma wɔn wɔ mpataku mu a wonni asiane biara no.)

A. ɔsenkafoɔ 9:14 Eberɛ bi na kuropon ketewa bi wɔ hɔ a emu nnipa ye kakraa bi. ɔhene bi a ɔwɔ tumi to hyee kuropon yi so. ɔtwaa ho hyiaee na ɔsisii mpie akeseɛ tiaa no. [H4685 matsowd ▮]

KUROPɔN KETEWA BI A EMU NNIPA YE KAKRAA BI + ɔHENE BI A ɔWɔ TUMI TO HYEE KUROPɔN YI SO. ɔTWAA HO HYIAEE

B. ɔsenkafoɔ 9:15 Na ohiani bi a ɔnim nyansa wɔ kuropon no mu, na ɔnam ne nimdee so gyee kuropon no sii hɔ. Nanso obiara ankae saa ohiani no. [H4422 malat ▮] [H2451 chokmah ▮] [H2450 chakam ▮]
[H4542 micken ▮] [H4672 matsa ▮]

OHIAFOɔ NYANSAFOɔ NAM NE NYANSA SO GYEE KURO NO + NANSO OBI ANKAE ɔHIAFOɔ NO.

C. ɔsenkafoɔ 9:16 Enti mekaa se, “Nimdee ye sene ahooɔden.” Nanso wɔbuu ohiani no nimdee no animtiaa, na obiara ntie n'asem bio. [H1369 gebuwrah ▮] [H2451 chokmah ▮]

NIMDEE YE SENE AHOɔDEN + NANSO WɔBUU OHIANI NO NIMDEE NO ANIMTIAA.

(Me nsusuwii ankasa — fa saa ohiani nyansafo yi si w'ani so wɔ mmirikatu no mu nyinaa. Ɔhene kese no de ɔko ho nnwuma bae; ohiani no de nyansa bae; na kurow no gyinaee. Nyansa ye sen ahoɔden — ewom se nnipa bu no animtiaa, na wonkae ɔbarima no. Mfa nnipa nkae ho nntu mmirika; kurow a wagye no ye ma, na Onyankopɔn were mfi.)

D. Mmɛbusɛm 24:5 Onyansafo wɔ tumi a ɛso, na onimdefo nyini ahoɔden mu; **[H3581 koach ■] [H1847 daath ■] [H5797 oz ■] [H2450 chakam ■]**

ONYANSAFO Wɔ TUMI A ɛSO + NA ONIMDEFO NYINI AHOɔDEN MU.

E. Mmɛbusɛm 21:22 Onyansafo to hye ahoɔdenfo kuropɔn so na ɔdwiri abandenden a wɔn were hye mu gu fam. **[H5797 oz ■] [H1368 gibbor ■] [H5927 alah ■] [H2450 chakam ■]**

ONYANSAFO FORO KUROW A ATUMFO WOM, NA OTO AHOTOSO A WOWO MU AKANNIDIE GU FAM.

F. 2 Korintofo 10:4 Akodee a yede ko no mfiri ewiase. Eye Onyankopɔn akodee a ano ye den a yebetumi de asee atamfo mpampim a wɔabobo. Yese akyinnyehunu. **[G3794 ochuroma ■] [G4752 strateia ■]**
YEN AKO NNEEMA NNYE HONAM FA MU DEE + ɛWɔ TUMI Wɔ ONYANKOPɔN MU DE ABUBU ABAN A EYE DEN.

(Me nkaɔm mu adwene — mede Salomo abeto Paulo nkyen. Onyansafo no foro kuropɔn a atumfo wɔ mu, na obu ne ahoɔden gu fam; Kristo sraani no bubu abandennen — na n'akode nye wiase de, na mmom eye tumi Wɔ ONYAME MU. Nyansa ko no, enye nnipa ahoɔden na ede ba nkonim. Asem no ne nea ede ba nkonim.)

G. Efesofo 6:17 Momfa nkwagyee dadee kye ne Honhom no akofena a eye Onyankopɔn asem no. **[G4487 rhema ■] [G3162 machaira ■]**

FA NKWAGYE DAWURUAKYE + HONHOM NO AFOA, A EYE ONYANKOPɔN ASEM NO.

H. Luka 21:15 Efiri se, mema mo nsem ne nyansa a mode beyi mo ho ano a mo atamfo rentumi nnyina mo anim. **[G436 anthistemi ■] [G471 antepo ■] [G4678 sophia ■] [G4750 stoma ■] [G1325 didomi ■]**
MEBEMA WO ANO NE NYANSA + WO ATAMFO RENTUMI NNI AKYINNYE NA WɔRENTUMI NSIW WO KWAN.

(Me nsusuwii ankasa — ɔsraani no de ma, na Ɔsahene no ma. Se ɔhwe bere no du a, nyansa no nye w'ankasa nyansa a woakora asie; MEBEMA MO, senea Awurade se — ano ne nyansa a ɔtamfo biara rentumi nsi ano. Nea ɔmaa mfiase no — bisa Onyankopɔn — ɔma wɔ ɔko no mu. Fa w'ano ma, na ɔbehye no ma.)

I. 2 Timoteo 3:15 na wokae nso se efiri wo mmɔfraase woahunu Atweresem no a etumi ma wo hunu nyansa, na ɛma wo nya gyidie wɔ Kristo Yesu mu, na egye wo nkwa. **[G4991 soteria ■] [G4679 sophizo ■] [G1121 gramma ■] [G1025 brephos ■]**

EFIRI SE WOYE ABOFRA NO WONIM KYEREWNSEM KRONKRON → EBETUMI AMA WO ANYA NYANSA A ɔDE BEDU NKWAGYE MU.

(Me nkyerekyerɛ ankasa — hwe nantew nyinaa wɔ beaɛ baako: efiri ABOFRA — brephos (G1025, akokoaa) — Strong's ka se akokoaa — kɔsi NKWAGYE mu. Na ekwan a eda ntam no ne kyerewsem kronkron, a etumi ma wo hu nyansa — sophizo (G4679, se wobema obi ahu nyansa). Saa mmirikatuo yi akofena no ara ne nhoma korɔ no ara a wonim firi wo mmɔfraase. Mfa mmfiri wo ho da.)

J. Mateo 10:16 “Monkae se meresoma mo se nnwan ako mpataku mu. Monye anifire se awɔ na monnwo se mmorɔnoma. **[G185 akeraios ■] [G5429 phronimos ■]**

WɔASOMA MO SE NNWAN AKO MPATAKU MU + ANIFIRE SE AWɔ, NA MONNWO SE MMORɔNOMA.

(Me ankasa m'adwene—hye nsem a Awurade paw no nso. Enye sophos (G4680, onyansafo) wɔ ha, na mmom phronimos (G5429, onyansafo)—Strong's kyere se ɔdwene ho yiye, ɔhwe yiye. Wɔ mpataku mu no, ɔsraani no hia ɔkwan no so nyansa a ewen; na eka ho, akeraios (G185, ɔnkabɔmuo), a Strong's kyere se wɔmɔfraa mu. Ɔwen te se ɔwɔ, ɔnkabɔmuo te se aborɔnoma: senea wɔsoma no no tu mmirika.)

K. Yakobo 3:15 Saa nyansa yi mfiri ɔsoro na ebae. Eye ewiase nyansa na eye honhommɔne nso. **[G5591 psuchikos ■] [G1919 epigeios ■]**

SAA NYANSA YI MFIRI ɔSORO NA ɛBAE + EYE EWIASE NYANSA NA EYE HONHOMMɔNE NSO.

L. Yakobo 3:17 Nanso, nyansa a efiri ɔsoro no ye kronkron; asomdwoe wɔ mu, edwo na ɛwɔ nido; ɛwɔ ahummɔboro na nneyee pa firi mu ba; ennye akyinnyee na enye nyaatwom nso. **[G1516 eirenikos ■] [G53 hagnos ■] [G509 anothēn ■] [G4678 sophia ■]**

NYANSA A EFIRI ATOFROM NO NE KLERE KANSA, NA ANO ASE YE, NA MMɔBɔHUNU ATA NE ASO PA ATA.

(M'ankasa m'adwene — nyansa abien hyia wɔ afuo yi so, na eɛ se ɔsraani no nya nhunumu a ɔde bekyere baako fi baako mu. Nyansa bi wɔ hɔ a efi ase — asase so nyansa, ɔhonam nyansa, ɔbonsam nyansa; na nyansa bi nso wɔ hɔ a efi soro — eye KRONKRON kan, na eno akyi na asomdwoe di so. Hye nsem no nhyehyee nsow: kronkronye di kan. Asomdwoe biara a etɔn kronkronye no, emfi soro. Fa nyansa a ho tew no ko, na wubetu mmirika no akosi n'awiei yiye.)

IV. NKATASO — NYANSA, NE ASEM NO, TENA HƐ DAAPEN

(M'ankasa m'adwene — mmirikatu biara wɔ awiei, na saa awiei yi nye ɔfasu; eye Onipa. Adesua no mu nyinaa, yehwehwee nyansa se ade a eɛ se yanya. Wɔ ahyensode no ho no, ɔsɔre gyina hɔ na ɔwɔ din: Kristo, Onyankopɔn tumi, ne Onyankopɔn nyansa. Nnweteben a wotutuu hwehwee no ahintaw wɔ NE mu. Na nyansa ye pii sen mmirikatu no — efi teasefo daa, ansa na wɔreye asase mpo. Nea otu mmirika di nyansa akyi no, otu mmirika di nea entumi nyera no akyi.)

A. 1 Korintofoɔ 1:24 nanso Yudafoɔ ne amanamanmufoɔ a Onyankopɔn afre wɔn no, Kristo ye Onyankopɔn tumi ne Onyankopɔn nyansa. **[G4678 sophia ■] [G1411 dunamis ■]**

KRISTO = ONYANKOPɔN TUMI, NE ONYANKOPɔN NYANSA.

B. 1 Korintofoɔ 1:30 Nanso, Onyankopɔn aka mo abata Kristo Yesu ho na Onyankopɔn nam Kristo so ama yen nyansa; enam ne so ma yeatene wɔ Onyankopɔn anim. Yeye Onyankopɔn ahotefoɔ a wama yeade yen ho. **[G629 apolutrosis ■] [G38 hagianismos ■] [G4678 sophia ■]**

KRISTO YESU = ƆYE NYANSA + TENENEE + KRONKRONYE + OGYEFO A WAYE MA YEN.

(Me nsusuwii ankasa — ha na ɔhwehwe no nyinaa ba awiei. Nyansa nye ade koraa wɔ awiei mu; eye Onipa, na waye no ama YEN. Wubisaa Onyankopɔn nyansa; Onyankopɔn de ne Ba no maa wo. Nea ɔwɔ Kristo no wɔ nyansa, ne trennee, ne kronkronye, ne ogyee, a eka ne ho.)

C. Kolosefoɔ 2:3 Ɔno so na wɔnam hunu Onyankopɔn nyansa ne n'adwene. **[G1108 gnosis ■] [G4678 sophia ■] [G2344 thesauros ■] [G614 apokruphos ■]**

ƆNO SO NA WɔNAM HUNU ONYANKOPɔN NYANSA NE N'ADWENE.

(Me ankasa m'adwene — kae nna a woyee akokoaa a wotwea: hwehwe no senea wɔhwehwe sika a wɔasie. Afei hwe baabi a sika no siee fi mfiasae — NO MU. Enye sika bi; SIKA NO NYINAA. Obi a otuu fam kɔɔ Kristo mu no tuu fam yie.)

D. 1 Korintofoɔ 2:7 Nyansasem a meka no ye Onyankopɔn nyansa a wɔde ahinta nnipa. Eno na Onyankopɔn ayi ato hɔ ama yen dada se yen animuonyam ahyedee ansa na wɔrebɔ ewiase.

[G4309 proorizo ■] [G613 apokrupto ■] [G3466 musterion ■] [G4678 sophia ■]

NYANKOPɔN NIMDEE A ƆDAA NO ADI SE AHINTASEM + A ONYANKOPɔN HYEHYEEE ANSA NA WɔREBɔ WIASE DE ABEHYIA YEN ANIMUONYAM.

E. Mmɛbusɛm 8:22 “Awurade bɔɔ me se n'abɔdee mu abakan dii ne tete nneyee anim;

[H7225 reshiyth ■] [H7069 qanah ■]

AWURADE Bɔɔ ME DII KAN Wɔ N'ADWUMA MU, ANSA NA WAYE NE NNEEMA DADAA NO.

F. Mmɛbusɛm 8:23 ɔyii me sii hɔ firi tete, ansa na ewiase rehye aseɛ. **[H5769 owlam ■]**

WɔYII ME SII Hɔ FII TETE + ANSA NA ASASE BAA Hɔ.

(Me nsusuwii ankasa — hwe nsenkyerenne no, na hu asem baako a efa nhoma no nyinaa mu. Get ye qanah (H7069, to get) — nya nyansa; na possessed a ewɔ ha no nso ye saa qanah no ara: AWURADE FAA nyansa DII HO KWAN wɔ ne kwan no reshiyth (H7225, beginning) mu. Nea Onyankopɔn ka kyerɛ wo se nya no, ɔno ankasa anya afi daa nyinaa. Na Paulo ka se nyansa a ehintaw no, wɔhyee ho mmara ANSA NA WɔREBɔ WIASE, se emma yen anuonyam — wosii akyiri baabi a ebeba awiei ho fapem ansa na asase abae.)

G. Mmɛbusɛm 8:35 Na obiara a ɔhunuu me no nya nkwa na ɔnya aniso firi Awurade nkyen.

[H7522 ratsown ■] [H6329 puwq ■] [H2416 chay ■] [H4672 matsa ■]

OBI A ƆBEHU ME BENYA NKWA + ƆBENYA AWURADE ANIM ADɔɔ.

H. Daniel 12:3 Wɔn a wɔye anyansafoɔ no behyeren te se ɔsoro hyeren, na wɔn a wɔdaneɛ afɔforɔ kɔɔ tenenɛɛ mu no behyeren se nsoromma daapem. **[H2096 zohar ■] [H2094 zahar ■] [H7919 sakal ■]**

WɔN A WɔYE ANYANSAFOɔ BÉHYERÉN SÉ WIM HANN + TÉ SÉ NSORÔMA DAAPA DAAPA.

I. Mmɛbusɛm 3:35 Anyansafoɔ benya animuonyam adi, nanso nkwasɛafoɔ deɛ, ɔma wɔn anim gu ase.

[H3519 kabowd ■] [H5157 nachal ■] [H2450 chakam ■]

ANYANSAFOƆ BENYA ANIMUONYAM ADI.

(Me nsusuwii ankasa — awirihyia ahenkyew a ewɔ ha ye hann ne anuonyam: onyansafo beHYEREN, daa daa; onyansafo beSA anuonyam. Na enye ma awirihyia no ankasa din — wɔn a wɔdan nnipa PII kɔ trenee mu no. Ohiani nyansafo no a obiara ankae no no — Onyankopɔn kae no, na ɔde no si se nsoromma.)

J. Nnwom 111:10 Awurade suro ye nyansa mfitiasee; wɔn a wɔdi n'ahyɛdeɛ so nyinaa wɔ nhunumu pa. Ɔno na daa ayeyie wɔ no. **[H5975 amad ■] [H2451 chokmah ■] [H7225 reshiyth ■] [H3374 yirah ■]**

AWURADE SURO YE NYANSA MFITIASEE + ƆNO NA DAA AYEYIE Wɔ NO.

(M'ankasa me adwene — saa dwom yi de wo fi mfiasee kɔsi awieeɛ wɔ baabi baako: Awurade suro, eye mfitiasee — na ayeyie a eTRA HɔAKYIRIKYIRI. Baabi a mmirikakan no hyee aseɛ hɔ no, dwom no nnyae da.)

K. Yesaia 40:8 Esere hye, na nhwiren twintwam, nanso yen Onyankopɔn asem no tim hɔ daa.”

[H1697 dabar ■]

ESERE HYE, NA NHWIREN TWINTWAM + NANSO YEN ONYANKOPɔN ASEM NO TIM Hɔ DAA.

L. Mateo 24:35 Esoro ne asase betwam akɔ, na me nsem deɛ, ebetena hɔ daa. **[G3056 logos ■]**

ESORO NE ASASE BETWAM AKɔ + NA ME NSEM DEɛ, EBETENA Hɔ DAA.

(Me nkate ankasa — kyerewsem no ma wunyaa nyansa de kɔ nkwagye mu; na kyerewsem no gyina hɔ bere a mmirikatuo no aba awiei, ne bere a ɔsoro ne asase atwam. Nyansa fi teteete, na asem no gyina hɔ daa: obi a otu mmirika ma eyinom no de, otu mmirika ma nea etena hɔ daa. Adeɛ biara wɔ saa akwan yi mu nye kwa wɔ ahyee line no ho.

ANOM ABIEN

Mmebusɛm 2:6 Awurade ma nimdeɛ, na n'anom na nyansa ne nteaseɛ firi ba. **[H2451 chokmah ■]**

[H5414 nathan ■]

AWURADE MA NIMDEɛ + NA N'ANOM NA NYANSA NE NTEASEɛ FIRI BA.

Daniel 2:21 Ɔno na ɔsesa mmere ne nnipa hyɛbere; ɔsi ahene, na ɔtu wɔn adeɛ so. Ɔma anyansafoɔ hunu nyansa, na ɔma nhunumu ho nimdeɛ. **[H2452 chokmah ■]**

ƆMA ANYANSAFOɔ HUNU NYANSA + NA ƆMA NHUNUMU HO NIMDEɛ.

Yakobo 1:5 Se nyansa ho hia mo mu bi a, ese se ɔbo mpaee sre Onyankopɔn na ɔbema no bi, efiri se, Onyankopɔn firi ayamye ne adom mu ma obiara deɛ ehia no no kwa. **[G154 aiteo ■] [G4678 sophia ■]**

BISA FIRI ONYANKOPɔN Hɔ + WɔBEMA NO.

2 Korintofoɔ 13:1 Nsra a etɔ so mmiensa a merebesra mo ni. Atweresɛm no ka se, “Adanseɛ a nnipa baanu anaa baasa bedi no na ese se wɔfa.” **[G3144 martus ■]**

ATWERESɛM NO KA SE, “ADANSEɛ A NNIPA BAANU ANAA BAASA BEDI NO NA ESE SE WɔFA.

(M'ankasa m'adwene — adansefoɔ mmiensa, na adanseɛ baako: nyansa ye deɛ Onyankopɔn DE MA. Salomo ka se, AWURADE de nyansa ma. Daniel ka se, ɔde nyansa ma anyansafoɔ. Yakobo ka se, mommisa Onyankopɔn na wɔde bema. Ennye deɛ wɔtɔ no sika, ennye deɛ wɔsua firi nnipa hɔ — WɔDE MA. Adansefoɔ baanu anaa baasa anom no, asem no si pi: kɔ Ɔmafoɔ no nkyen.)

NSUSUOD3 NE MMAMU

Shadow 1 Ahemfo 3:12 mede deɛ woabisa no bema wo. Mema wo nyansa ne nteaseɛ a obiara nnyaa bi da, na obiara nso nnya bi da. **[H995 biyn ■] [H2450 chakam ■]**

MEDE NYANSA HO AKOMA NE NHUMU AMA WO + OBIARA NNI Hɔ TE WO SO.

Shadow 1 Ahemfo 10:24 Ahemfo fifiri aman nyinaa so besraa no, tieɛ ne nyansasɛm a Onyankopɔn de adom no no bi. **[H2451 chokmah ■] [H1245 baqash ■]**

AHEMFO FIFIRI AMAN NYINAA SO BESRAA NO + TIEɛ NE NYANSASEM A ONYANKOPɔN DE ADOM NO NO BI.

Fulfillment Mateo 12:42 Atemmuo da no, Seba Ɔhemmaa besɔre atia ɔman yi efiri se, ɔfiri asase ano nohoa betieɛ Salomo nyansa nsem. Nanso, deɛ ɔsene Salomo no wɔ ha. **[G4119 pleion ■]**

[G4678 sophia ■]

OFIRI ASASE SO AFANOHO NYINAA NA JBAA BETIEE SOLOMON NYANSA NO → OBI A JSEN SOLOMON WJ HA.

Fulfillment Luka 2:52 Yesu nyinii nyansa mu ne honam fam, na jnyaa Onyankopɔn ne nnipa anim adom. **[G4678 sophia ■] [G4298 prokopto ■]**

YESU NYINII NYANSA MU NE HONAM FAM + NA JNYAA ONYANKOPɔN NE NNIPA ANIM ADOM.

(Me nsusuwii — Salomo bisae, na wɔmaa no nyansa, na asase so nyinaa baa se wɔrebetie. Eho na sunsuma no wɔ. Nokwasem no ye kese: abofra bi nyinii wɔ nyansa mu — ɔno ankasa nantew ɔkwan no nyinaa, fi abofraase kosi asennua so — na wɔka faa ne ho se, obi a jsen Salomo wɔ ha. Salomo nyansa twee ɔhemmea no fi asase ano nohɔ nohɔ baa; Kristo NE Onyankopɔn nyansa, na ne mu na wɔde ademude nyinaa asie. Bra akyiri asen senea ɔbea no bae, na hu pii asen nea ohuu no.)

SEDE

Mmebusɛm 4:18 Teneneefɔɔ kwan te se adekyee hann a edi ekan, eko so hyeren yie koduru awia ketee.

[H216 owr ■] [H734 orach ■]

TENENEFOO KWAN TE SE ADEKYE HANN A EDI EKAN + EKO SO HYEREN YIE KODURU AWIA KETEE.

Kolosefɔɔ 1:9 Esiane saa enti, efiri eberɛ a yetee mo nka no, yɛbo mpaee ma mo daa. Yɛbisa Onyankopɔn se ɔmfiri ne pe mu mma mo nyansa ne nteasee a ne Honhom de ma no. **[G4907 sunesis ■]**

[G4678 sophia ■] [G4137 pleroo ■]

SE MOBEHYE N'APEDEE HO NIMDEE MA + WJ NYANSA NE HONHOM MU NTEASE NYINAA MU.

Me ho nsusuwii — afei momma yemmoaboa ɔkwan no nyinaa ano de ko fie. Nea edi kan ye mmerɛw mu nantew: ehe na wɔhu nyansa? Bisa Onyankopɔn, su fre no, hwehwe no senea wɔhwehwe dwete — na fi Awurade suro ase. Afei nantew no: nya no, mfa no nkyene, ma no so; nantew wɔ nyansa mu ko wɔn a wɔwɔ akyi no so, na fa ahobrease kyere

NSCHWE NSEMMISA

1. Yakobo 1:5 — Se nyansa ho hia mo mu bi a, ese se ɔbo mpaee sre Onyankopɔn na ɔbɛma no bi, efiri se, Onyankopɔn firi ayamye ne adom mu ma obiara dee ehia no no kwa, na:

- a) ɔnkasa mmɔ obi
- b) emmerɛw no
- c) ne were mfi

2. Nhyehyɛmu 4:7 — Nyansa boro biribiara so; enti:

- a) nya nteasee
- b) nya nyansa
- c) hwehwe nimdee

3. Jsenkafo 9:15 — Na ohiani bi a ɔnim nyansa wɔ kuropon no mu, na ɔnam ne nimdee so:

- a) foro ɔhoɔdenfɔɔ no kuropon
- b) wobuu no animtiaa, na wɔntiee ne nsem
- a) gyee kuropon no sii ho

4. Luka 21:15 — Efiri se, mema mo nsem ne nyansa a mo atamfɔɔ rentumi:

- a) mmuae anaase ɔsɔretia
- b) ɔntumi nnye nsem nka ho na wɔnso ntumi nni ne so
- c) nnyina mo anim

5. Yakobo 3:17 — Nanso, nyansa a efiri ɔsoro no dee edi ekan ye:

- a) asomdwoe, ansa na eye kronn
- b) kronkron, enna asomdwoee wɔ mu
- c) odwo, enna eho tew

6. Mmebusɛm 8:22 — “Awurade boɔ me se n'abɔdee mu abakan dii ne tete nneyee anim:

- a) ansa na wɔbɔɔ asase

- b) ansa na ɔyɛɛ ne tete nneyɛɛ
- c) efi teasenea nkosi

7. 1 Korintofoɔ 2:7 — Nanso yɛka Onyankopɔn nyansa a wɔde ahinta nnipa, ɛno na Onyankopɔn ayi ato hɔ ama yen dada sɛ yen animuonyam ahyɛdeɛ ansa na wɔrebɔ ewiase:

- a) de kɔ nkwagyɛɛ mu
- b) senea ebɛsɔ obiara ani nyinaa
- c) yen animuonyam

NNYINASO SAFOA: 1-a, 2-b, 3-c, 4-c, 5-b, 6-b, 7-c

DEBEA A ADESUA YI MU FA KWAN AHODOɔ SO Kɔ

SENEA SUNSUMA NO DE HANN BA: WɔDE NYANSA MAA SALOMO, NA ASASE SO NYINAA HWEHWEE Sɛ WɔBETIE (1 AHEMFO 10:24); ɔHEMMAA NO FII ASASE ANO NYINAA BAE, NA OBI A ɔSEN SALOMO Wɔ HA (MATEO 12:42) — NA SAA OBI A ɔSEN NO NO NE ONYANKOPɔN NYANSA NO ANKASA (1 KORINTOFO 1:24), A WASIESIE NE HO AMA N'ANKASA ADESUA.

SENEA APAM FOFORO NO KYEREKYERE MU: WɔHYEE ABOFRA NO Sɛ ɔNHWEHWE NYANSA TE Sɛ NEA WɔHWEHWE ADEMUDE A WɔDE ASIE (MMEBUSEM 2:4); ɔSOMAFO NO KYERE FAAKO A EWO — NE MU NA WɔDE NYANSA NE NIMDEE ADEMUDE NYINAA ASIE (KOLOSEFO 2:3) — TUTUO NO WIE Wɔ ONIPA BI MU.

→ SENE NSEMFUA NO SOM BO: MFITIASEE A EWO MMEBUSEM 1:7 NO YE RESHIYTH (H7225 — DEE EDI KAN, DEE EYE ɔPANIN), NA MFITIASEE A EWO MMEBUSEM 9:10 NO YE TECHILLAH (H8462 — MFIASEE); NA NYANSA YE ADEE TITIRE — RESHIYTH BIO (MMEBUSEM 4:7) — NA AWURADE Wɔɔ NYANSA Wɔ NE KWAN RESHIYTH MU (MMEBUSEM 8:22) — HYE NO NSO Wɔ DEE ASEMFUA BIARA SI MU, NE DEEN NTIRA.

ɔKWAN A EKA NYANSA Kɔ DAA NNA MU: WɔHYEE NYANSA ASE FII TETE, ANSA NA WɔBEBɔ WIASE (MMEBUSEM 8:23), ONYAME NYANSA A AHINTAW NO, ɔHYEHYEE NO ANSA NA WIASE REBA Sɛ ENYE YEN ANUONYAM (1 KORINTOFO 2:7), NA WɔN A WɔYE ANYANSAFO BEHYEREN TE Sɛ NSOROMMA DAA DAA (DANIEL 12:3).

KWAN FOFORO: NYANSA ABIEN GYINA TI BAAKO MU — NYANSA A EFI SORO, NEA EDI KAN YE TEW, NE NYANSA A EFI ASASE SO, HONAM FAM DE, NE ɔBONSAM DE (YAKOBO 3:15-17) — NSUWANSUWA ABIEN, ABA ABIEN — HWEHWE MU.

ADIIYISEM A EBIA: "GETTETH" Wɔ MMEBUSEM 3:13 MU NE "OBTAIN" Wɔ MMEBUSEM 8:35 MU YE HEBRI ASEMFUA BAAKO (H6329 PUWQ — TWE FI MU) — ONIPA A OTWE NTEASEE FI MU DA BIARA DA NO ARA NE OBI A OTWE NKWA, NE AWURADE ADOM, Wɔ AWIEI MU NO.

SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEPbible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEPbible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).